

**ARITHMETIC 1B CHALLENGE**

1. How much is

$36 + 46?$

2. How much is

$18 + 15?$

3. How much is

$29 + 56?$

4. How much is

$37 + 27?$

5. How much is

$19 + 19?$

6. How much is

$48 + 46?$

7. How much is

$26 + 46?$

8. How much is

$38 + 18?$

9. How much is

$16 + 29?$

10. How much is

$79 + 18?$

11. How much is

$27 + 26?$

12. How much is

$49 + 59?$

**ARITHMETIC 1B CHANGE**

<p align="center">1.</p> <p align="center"><b>16 + 27 =</b> <b>33</b></p> <p align="center"><input type="text" value="43"/></p>	<p align="center">2.</p> <p align="center"><b>38 + 37 =</b> <b>76</b></p> <p align="center"><input type="text" value="75"/></p>	<p align="center">3.</p> <p align="center"><b>16 + 48 =</b> <b>74</b></p> <p align="center"><input type="text" value="64"/></p>
<p align="center">4.</p> <p align="center"><b>66 + 29 =</b> <b>85</b></p> <p align="center"><input type="text" value="95"/></p>	<p align="center">5.</p> <p align="center"><b>75 + 75 =</b> <b>140</b></p> <p align="center"><input type="text" value="150"/></p>	<p align="center">6.</p> <p align="center"><b>59 + 47 =</b> <b>96</b></p> <p align="center"><input type="text" value="106"/></p>
<p align="center">7.</p> <p align="center"><b>18 + 39 =</b> <b>46</b></p> <p align="center"><input type="text" value="57"/></p>	<p align="center">8.</p> <p align="center"><b>26 + 56 =</b> <b>76</b></p> <p align="center"><input type="text" value="82"/></p>	<p align="center">9.</p> <p align="center"><b>23 + 49 =</b> <b>71</b></p> <p align="center"><input type="text" value="72"/></p>
<p align="center">10.</p> <p align="center"><b>17 + 67 =</b> <b>67</b></p> <p align="center"><input type="text" value="84"/></p>	<p align="center">11.</p> <p align="center"><b>25 + 85 =</b> <b>100</b></p> <p align="center"><input type="text" value="110"/></p>	<p align="center">12.</p> <p align="center"><b>32 + 39 =</b> <b>62</b></p> <p align="center"><input type="text" value="71"/></p>

**ARITHMETIC 1B CHOICE**

<p>1. How much is <math>29 + 39</math>? a. 52 b. 72 c. 68</p> <p><input type="checkbox"/> c</p>	<p>2. How much is <math>27 + 18</math>? a. 45 b. 61 c. 62</p> <p><input type="checkbox"/> a</p>	<p>3. How much is <math>49 + 49</math>? a. 97 b. 98 c. 99</p> <p><input type="checkbox"/> b</p>
<p>4. How much is <math>35 + 46</math>? a. 79 b. 81 c. 83</p> <p><input type="checkbox"/> b</p>	<p>5. How much is <math>36 + 36</math>? a. 72 b. 62 c. 69</p> <p><input type="checkbox"/> a</p>	<p>6. How much is <math>28 + 18</math>? a. 44 b. 46 c. 48</p> <p><input type="checkbox"/> b</p>
<p>7. How much is <math>16 + 37</math>? a. 43 b. 53 c. 63</p> <p><input type="checkbox"/> b</p>	<p>8. How much is <math>17 + 17</math>? a. 32 b. 33 c. 34</p> <p><input type="checkbox"/> c</p>	<p>9. How much is <math>24 + 36</math>? a. 50 b. 60 c. 70</p> <p><input type="checkbox"/> b</p>
<p>10. How much is <math>56 + 48</math>? a. 104 b. 94 c. 98</p> <p><input type="checkbox"/> a</p>	<p>11. How much is <math>28 + 29</math>? a. 67 b. 46 c. 57</p> <p><input type="checkbox"/> c</p>	<p>12. How much is <math>33 + 59</math>? a. 92 b. 102 c. 82</p> <p><input type="checkbox"/> a</p>